

REALITATS E IMAGINARIS DE LA GARRIGA

29 de mai de 2021


Jornada CREO a Somèire

Fa d'annadas que lo CREO Lengadòc, que recampa los ensenhaires d'occitan de l'Educacion Nacionala dins l'acadèmia de Montpelhièr, organiza una jornada d'escambis e d'estudis dins l'encastre del programa Total Festum, a l'iniciativa de la Region Occitania.

Totes los nivèls d'ensenhament son concernits, premier e segond gras, en opcion o en cursus bilingue, dins una perspectiva pludisciplinària.

De far las « Jornadas CREO » dins de luòcs diferents, es l'escasença de nosar de contactes amb la municipalitats concernidas. Après Bosigas en 2019 (ecosistèma de Taur), aviam previst en mai de 2020 una jornada a Somèire e la descobèrta de la garriga. Recebèrem un acuelh calorós de la municipalitat que mercejam fòrça mas lo contèxt empachèt la causa. Esperam que 2021 serà mai favorable, saique dins lo respècte de la constrenchas sanitàrias.

Dins l'acadèmia l'occitan es ensenhat dins l'encastre de projèctes federators. Lo tèma de la jornada es dirèctament ligat al projècte del primièr gra sus la descobèrta de la fauna e flòra de nòstra region, e al projècte del segond gra sus « Natura amiga, natura enemiga ».



PROGRAMA

9 h 45 : Acuelh – Montatge estands - balisatge

10 h 30 : Visita de Somèire, la ciutat, lo castèl

11 h 30 : Vernissatge de la mòstra de Georges Souche « Secrèt de las èrbas » seguit de las presas de paraulas e del veire de l'amistat.

11 h 45 : Mercat en individual seguit del repais (cadun sa saqueta)



Manifestacion musicala e poetica « Per que viscan nòstras lengas » sul pont de Somèire

13 h 30 : Talhièrs pedagogics sul tèma « Realitats e imaginaris de la garriga », per grops de 15 a 20.

15 h : Sortida botanica amb Florença Faure-Brac

17 h : Contes amb Danis Galvièr e Véronique Fiol.



RÉALITÉS ET IMAGINAIRES DE LA GARRIGUE

29 mai 2021



Journée CREO à Sommières

Depuis plusieurs années le CREO Lengadòc, qui rassemble les enseignants d'occitan de l'Éducation nationale de l'académie de Montpellier, organise une journée d'échanges et de rencontres pédagogiques dans le cadre du programme Total Festum, à l'initiative de la Région Occitanie.

Tous les niveaux d'enseignement sont concernés, premier et second degrés, en option ou en cursus bilingue.

Le fait de situer cette journée dans des lieux différents chaque année nous donne l'occasion de nouer des contacts avec les municipalités concernées. C'est ainsi qu'après la journée à Bouzigues et l'étang de Thau en 2019, nous avons prévu, en mai 2020, une journée à Sommières et dans la garrigue environnante. Notre proposition a reçu un accueil très chaleureux de la part de la municipalité que nous tenons à remercier. Hélas, le contexte en a décidé autrement... Nous avons donc souhaité reprendre le programme pour une édition 2021, dans le respect des contraintes sanitaires, bien entendu.

Dans l'académie, l'enseignement de l'occitan est organisé selon une pédagogie de projets fédérateurs. Le thème de la journée du CREO est directement relié au projet pédagogique du 1^{er} degré sur la découverte de la faune et la flore de notre région, et au projet du 2nd degré « *Natura amiga, natura enemiga* » [nature amie, nature ennemie]

PROGRAMME

9 h 45 : Accueil – montage des stands - balisage

10 h 30 : Visite de Sommières, la ville

11 h 30 : Vernissage de l'exposition de Georges Souche « *Secrèt de las èrbas* »

Apero

11 h 45 : Visite libre du marché et repas individuel (tiré du sac)



Manifestation musicale et poétique « Pour que vivent nos langues » sur le pont de Sommières

13 h 30 : Ateliers pédagogiques sur le thème « Réalités et imaginaires de la garrigue », par groupes de 15 à 20.

15 h : Sortie botanique avec Florence Faure-Brac

17 h : Contes avec Danis Galvier et Véronique Fiol.

